Ljón

Réttlátir og óguðlegir

Hinir óguðlegu flýja þótt enginn elti þá, en hinir réttlátu eru djarfir eins og ljón. Orðskviðirnir 28:1
Verið algáðir, vakið, því að andstæðingur yðar, djöfullinn, gengur um eins og öskrandi ljón, leitandi að þeim, sem hann geti tortímt. 1. Pétursbréf 5:8

Fimmbókin

Júda er ljónshvolpur, frá bráðinni, sonur minn, ert þú stiginn upp. Hann beygir sig niður, hann hvílist sem ljón, sem gamalt ljón, hver mun vekja hann upp? 1. Mósebók 49:9

Sjá, fólkið mun rísa upp eins og ljón og reisa sig upp eins og ungt ljón. Það mun ekki leggjast niður fyrr en það hefur etið bráð og drukkið blóð hinna föllnu. Fjórða Mósebók 23:24

Hann lægði sig, lagðist niður sem ljón, eins og stórljón, hver mun vekja hann upp? Blessaður er sá sem blessar þig, og bölvaður er sá sem formælir þér. Fjórða Mósebók 24:9

Og um Gað sagði hann: Blessaður sé sá, sem veitir Gað víðáttumikið land! Hann býr eins og ljón og rífur sundur armlegginn með hvirflinum. Og um Dan sagði hann: Dan er ljónshvolpur, hann mun stökkva úr Basan . Fimmta Mósebók 33: 20,22

Saga

Þá fór Samson með faðir hans og móðir ofan til Timna, og er þeir komu að víngörðum Timna, öskraði ungt ljón á móti honum. Og eftir nokkurn tíma sneri hann aftur til að sækja hana, og vék við til að sjá hræ ljónsins, og sjá, þá var býflugnasvermur og hunang í hræinu. Og hann tók það í hendur sér og hélt áfram að át. Og hann kom til föður síns og móður og gaf þeim, og þau átu. En hann sagði þeim ekki frá því, að hann hefði tekið hunangið úr ljónshræinu. Og borgarmenn sögðu við hann á sjöunda degi, áður en sól settist: „Hvað er sætara en hunang, og hvað er sterkara en ljón?“ Hann sagði við þá: „Ef þér hefðuð ekki plægt með kvígu minni, hefðuð þér ekki fundið gátu mína.“ Dómarabókin 14:5 , 8-9, 18

Þá sagði Davíð við Sál: „Þjónn þinn gætti sauða föður síns. Þá komu ljón og björn og tóku lamb úr hjörðinni. Þjónn þinn drap bæði ljón og björn, og þessum óumskorna Filistea skal fara eins og einum af þeim, því að hann hefur smánað hersveitir hins lifanda Guðs. Davíð sagði og: „Drottinn, sem frelsaði mig úr klóm ljónsins og úr klóm bjarnarins, hann mun frelsa mig úr hendi þessa Filista.“ Þá sagði Sál við Davíð: „Far þú, Drottinn veri með þér.“ 1. Samúelsbók 17:34 , 36-37

Sál og Jónatan voru yndislegir og ljúfir í lífi sínu, og í dauða sínum skildu þeir ekki. Þeir voru hraðari en ernir, sterkari en ljón. 2. Samúelsbók 1:23

Og jafnvel sá sem er hraustur, og hjarta hans er eins og ljónshjarta, mun gjörsamlega bráðna, því að allur Ísrael veit að faðir þinn er hetja og að þeir sem með honum eru eru hraustir menn. 2. Samúelsbók 17:10

Benaja, sonur Jójada, sonur hins hrausta manns frá Kabseel, sem hafði margt framið, hann drap tvo ljónmenn af Móabítum. Hann fór einnig ofan og drap ljón í gryfju þegar snjóaði. 2. Samúelsbók 23:20

Og á brúnunum, sem voru milli kjöltanna, voru ljón, uxar og kerúbar, og ofan á kjöltunum var fótsúla, og neðan við ljónin og uxana voru viðbyggingar, gjörðar úr þunnu smíði. Því að á plöturnar á brúnum þess og á brúnunum grefur hann kerúba, ljón og pálma, eftir hlutföllum hvers og eins, og viðbætur allt í kring. 1. Konungabók 7:29 , 36

Að hásætinu voru sex þrep, og efst á því var það kringlótt að aftan. Stuðningar voru hvoru megin við sætisstaðinn, og tvö ljón stóðu hjá stuðningunum. Og tólf ljón stóðu þar, hvorum megin, á sex þrepunum. Slíkt hafði ekki verið smíðað í nokkru konungsríki. 1. Konungabók 10: 19-20

Og er hann var farinn, mætti honum ljón á veginum og drap hann, og lík hans lá enn á veginum, og asninn stóð hjá því, og ljónið stóð einnig hjá líkinu. Og sjá, menn gengu fram hjá og sáu hræið liggja á veginum og ljónið standa yfir hræinu. Þeir komu og sögðu frá því í borginni, þar sem gamli spámaðurinn bjó. Og er spámaðurinn, sem hafði snúið honum aftur af leiðinni, heyrði þetta, sagði hann: "Það er guðsmaðurinn, sem óhlýðnaðist orði Drottins. Þess vegna hefur Drottinn selt hann ljóninu, og það hefur rifið hann í sundur og drepið hann, samkvæmt orði Drottins, sem hann hafði talað til hans." Þá fór hann og fann lík hans liggjandi á veginum, og asnann og ljónið standandi hjá líkinu. Ljónið hafði hvorki etið líkið né rifið asnann sundur. 1. Konungabók 13: 24-26,28

Þá sagði hann við hann: „Af því að þú hlýddir ekki röddu Drottins, sjá, um leið og þú ferð frá mér, mun ljón drepa þig.“ Og um leið og hann fór frá honum, fann ljón hann og drap hann. 1. Konungabók 20:36

Og svo var það í upphafi búsetu þeirra þar að þeir óttuðust ekki Drottin. Þess vegna sendi Drottinn ljón meðal þeirra, sem drápu nokkra af þeim. Þess vegna töluðu þeir við Assýríukonung og sögðu: „Þjóðirnar, sem þú fluttir burt og settir niður í borgum Samaríu, þekkja ekki siði Guðs landsins. Þess vegna sendi hann ljón meðal þeirra, og sjá, þau drepa þá, af því að þeir þekkja ekki siði Guðs landsins.“ 2. Konungabók 17: 25-26

Benaja, sonur Jójada, sonar hins hrausta manns frá Kabseel, sem hafði margt framið. Hann drap tvo ljónlíka menn frá Móab. Hann fór einnig ofan og drap ljón í gryfju á snjókomudegi. 1. Kroníkubók 11:22

Og af Gaðítum gengu þeir til liðs við Davíð í virkinu inn í eyðimörkina, hraustir menn, bardagamenn, er báru skjöld og törgu. Ásjónur þeirra voru eins og ljón og hraðskreiðar eins og skógargeitir á fjöllum. 1. Kroníkubók 12:8

Og sex þrep voru upp að hásætinu og fótskör úr gulli, fest við hásætið, og stoðir hvoru megin við sætisstaðinn, og tvö ljón stóðu við stoðirnar. Og tólf ljón stóðu þar, hvorum megin, á sex þrepunum. Slíkt hafði aldrei verið gert í nokkru konungsríki. 2. Kroníkubók 9: 18-19

Ljóðlist

Öskur ljónsins og rödd hins grimmilega ljóns og tennur ungu ljónanna eru brotnar. Ljónið deyr vegna skorts á bráð, og hvolpar hins sterka ljóns tvístrast. Jobsbók 4: 10-11

Því að það magnast. Þú eltir mig eins og grimmur ljón, og enn sýnir þú þig undursamlega á mér. Jobsbók 10:16

Ljónshvolpar hafa ekki troðið hann, né grimmilegt ljón hefur gengið fram hjá honum. Jobsbók 28:8

Vilt þú veiða bráð ljónsins eða seðja girnd ungu ljónanna, Jobsbók 38:39

svo að hann rífi ekki sál mína eins og ljón, rífi hana í sundur, án þess að enginn frelsi. Sálmar 7:2

Hann liggur í leyni eins og ljón í greni sínu, hann liggur í leyni til að veiða hinn fátæka, hann veiðir hinn fátæka, er hann dregur hann í net sitt. Sálmarnir 10:9

Eins og ljón sem er ágjarn eftir bráð sinni, eins og ungt ljón sem liggur í felum. Sálmarnir 17:12

Þeir glenntu upp ginum sínum á mig eins og gráðugur og öskrandi ljón. Bjarga mér úr gini ljónsins, því að þú hefir bænheyrt mig frá hornum einhyrninganna. Sálmar 22:13 , 21

Ung ljónin skortir og hungra, en þeir sem leita Drottins munu ekkert gott skorta. Sálmar 34:10

Drottinn, hversu lengi ætlar þú að horfa á? Bjarga sálu minni frá eyðileggingu þeirra, unnusta minn frá ljónunum. Sálmar 35:17

Sálin mín er meðal ljóna, og ég ligg meðal þeirra sem kveiktir eru í eldi, meðal mannanna barna, sem tennur eru spjót og örvar og tunga þeirra beitt sverð. Sálmar 57:4

Brjót tennur þeirra, ó Guð, í munni þeirra, brjót út stóru tennur ungu ljónanna, ó Drottinn. Sálmarnir 58:6

Þú munt stíga ofan á ljón og nöðru, troða ungt ljón og dreka undir fætur. Sálmar 91:13

Ung ljón öskra eftir bráð sinni og leita fæðu sinnar frá Guði. Sálmarnir 104:21

Reiði konungsins er eins og öskur ljóns, en velþóknun hans er sem dögg á grasi. Orðskviðirnir 19:12

Ótti konungs er eins og öskur ljóns: sá sem reitir hann til reiði syndgar gegn eigin lífi. Orðskviðirnir 20:2

Leti maðurinn segir: „Það er ljón úti, ég verð drepinn á götunum." Orðskviðirnir 22:13

Leti maðurinn segir: „Ljón er á veginum, ljón er á götunum." Orðskviðirnir 26:13

Hinir óguðlegu flýja, þótt enginn elti þá, en hinir réttlátu eru djarfir eins og ljón. Eins og öskrandi ljón og ráfandi björn, svo er óguðlegur drottnari yfir fátækum lýð. Orðskviðirnir 28:1 , 15

Ljónið, sem er sterkast meðal dýranna og snýr sér ekki undan fyrir neinum, Orðskviðirnir 30:30

Því að sá sem sameinast öllum lifandi mönnum á von, því að betri er lifandi hundur en dauður ljón. Prédikarinn 9:4

Komdu með mér frá Líbanon, brúður mín, komdu með mér frá Líbanon! Líttu af Amana-tindi, af Senír- og Hermontindi, frá ljónabælum, frá fjöllum pardusanna. Ljóðaljóðin 4:8

Spádómur

Öskrið þeirra mun vera eins og ljóns, þeir munu öskra eins og ung ljón. Já, þeir munu öskra og grípa bráðina og bera hana burt óhulta, og enginn mun bjarga henni. Jesaja 5:29

Úlfurinn mun búa hjá lambinu og pardusinn liggja hjá kiðlingnum, kálfur, ungt ljón og alifé saman, og lítið barn mun leiða þau. Kýr og björn munu vera á beit, ungviði þeirra munu liggja saman, og ljónið mun eta strá eins og uxi. Jesaja 11: 6-7

Því að Dímonvötn skulu vera full af blóði, því að ég mun leiða meira yfir Dímon, ljón yfir þá sem undan komast úr Móab og yfir leifar landsins. Jesaja 15:9

Og hann hrópaði: „Ljón! Herra minn, ég stend stöðugt á varðturninum á daginn og er í varðhaldi alla nóttina.“ Jesaja 21:8

Byrði dýranna í suðri: Til landsins neyðar og angistar, þaðan sem ljón og ungir menn koma, nöðrur og fljúgandi drekar. Þeir munu bera auðæfi sín á herðum ungra asna og fjársjóði sína á úlfaldahópum til fólks sem mun ekki gagnast þeim. Jesaja 30:6

Því að svo hefur Drottinn við mig sagt: Eins og ljón og ungt ljón öskra yfir bráð sinni, þegar fjöldi fjárhirða er kallaður saman gegn honum, mun hann ekki óttast rödd þeirra né auðmýkja sig fyrir hávaða þeirra, eins mun Drottinn hersveitanna ofan stíga til að berjast fyrir Síonfjall og hæð þess. Jesaja 31:4

Þar skal ekkert ljón vera, né neitt gráðugt dýr stíga þar upp, það skal þar ekki finnast, heldur munu hinir endurleystu ganga þar. Jesaja 35:9

Ég hugði til morguns, að eins og ljón muni hann brjóta öll bein mín, frá degi til nætur munt þú gjöreyða mér. Jesaja 38:13

Úlfurinn og lambið munu vera á beit saman, og ljónið mun eta strá eins og uxinn, og mold mun vera fæða höggormsins. Þeir munu hvorki gjöra illt né tortíma á öllu mínu heilaga fjalli - segir Drottinn. Jesaja 65:25

Ung ljón öskruðu gegn honum og kveinkuðu sér við hann og lögðu land hans í eyði, borgir hans voru brenndar og mannlausar. Til einskis hefi ég barið börn yðar, þau hafa ekki tekið við aga. Sverð yðar hefur eytt spámönnum yðar eins og eyðandi ljón. Jeremía 2:15 , 30

Ljónið er komið upp úr kjarri sínu og eyðandi þjóðanna er á leið sinni; hann er farinn burt að heiman til að gjöra land þitt að auðn, og borgir þínar skulu lagðar í rúst, án íbúa. Jeremía 4:7

Þess vegna mun ljón úr skóginum drepa þá og úlfur um kvöldið ræna þá, pardus mun gæta borga þeirra. Hver sem fer þaðan út mun rifinn verða, því að afbrot þeirra eru mörg og fráhvarfssyndir þeirra margar. Jeremía 5:6

Arfleifð mín er mér eins og ljón í skógi; hún hrópar gegn mér, þess vegna hata ég hana. Jeremía 12:8

Hann hefur yfirgefið skjól sitt eins og ljón, því að land þeirra er auðn vegna ofsa kúgarans og vegna brennandi reiði hans. Jeremía 25:38

Sjá, eins og ljón úr öskrandi Jórdanarbrún mun hann koma upp á byggðir hinna sterku, en skyndilega mun ég reka hann burt þaðan. Og hver er sá útvaldi, sem ég mun setja yfir hana? Því að hver er eins og ég, og hver mun ákveða mér tímann? Og hver er sá hirðir, er mun standa frammi fyrir mér? Jeremía 49:19

Ísrael er eins og dreifður sauður, ljón hafa rekið hann burt. Fyrst át Assýríukonungur hann, og síðast braut Nebúkadresar, konungur Babýlonar, bein hans. Sjá, eins og ljón mun hann koma upp frá Jórdanfjöllum til bústaða hinna sterku, en ég mun skyndilega reka þá burt þaðan. Og hver er sá útvaldi, sem ég mun setja yfir hana? Því að hver er eins og ég, og hver mun ákveða mér tímann? Og hver er sá hirðir, sem mun standa frammi fyrir mér? Jeremía 50:17 , 44

Þeir munu öskra saman eins og ljón, þeir munu kveina eins og ljónshvolpar. Jeremía 51:38

Hann var mér sem björn sem liggur í launsátri, sem ljón í leyni. Harmljóðin 3:10

Og andlit þeirra voru eins og mannsandlit hægra megin, ljónsandlit hægra megin og uxasandlit vinstra megin, og arnarandlit voru þau fjögur. Esekíel 1:10

Og hvert þeirra hafði fjögur andlit: Hið fyrsta andlit var andlit kerúbs, annað andlitið var andlit manns, þriðja andlit ljóns og fjórða andlit arnar. Esekíel 10:14

og segið: „Hvað er móðir þín? Ljónynja! Hún hvíldi sig meðal ljóna, hún ól hvolpa sína meðal ungra ljóna.“ Og hún ól upp einn af hvolpum sínum: hann varð að ungum ljóni og lærði að veiða bráð, át menn. Þegar hún sá að hún hafði beðið og von hennar var úti, þá tók hún annan af hvolpum sínum og gjörði hann að ungum ljóni. Og hann gekk fram og til baka meðal ljónanna, varð að ungum ljóni og lærði að veiða bráð og át menn. Esekíel 19: 2-3,5-6

Spámenn hennar hafa bruggað samsæri í miðri borginni, eins og öskrandi ljón sem étur bráð. Þeir hafa étið sálir, tekið fjársjóði og dýrmæta hluti, þeir hafa gert ekkjur hennar margar í miðri borginni. Esekíel 22:25

Mannsson, hef upp harmljóð yfir Faraó, Egyptalandskonungi, og seg við hann: Þú ert sem ungur ljón meðal þjóðanna og sem hvalur í höfunum. Þú komst út með árfarvegum þínum og hrærðir vötnin með fótum þínum og óhreinkaðir ár þeirra. Esekíel 32:2

Saba og Dedan og kaupmenn Tarsis og allir ungu ljónin þar munu segja við þig: "Ert þú kominn til að ræna? Hefur þú safnað saman hersveitum þínum til að ræna? Til að flytja burt silfur og gull, til að taka burt búfé og fjármuni, til að ræna miklu herfangi?" Esekíel 38:13

Þannig snéri andlit manns að pálmatrénu öðru megin og andlit ungt ljóns að pálmatrénu hinu megin. Þetta var gert um allt húsið hringinn í kring. Esekíel 41:19

Allir höfðingjar ríkisins, landstjórarnir, höfðingjarnir, ráðgjafarnir og hershöfðingjarnir hafa ráðgast saman um að setja konungslög og gefa út fasta tilskipun, að hver sem í þrjátíu daga gjörir bæn til nokkurs guðs eða manns, nema til þín, konungur, skuli kastað í ljónagryfju. Þá gengu þeir að konungi og töluðu um konungsboðið: „Hefur þú ekki gefið út boð, að hver sá maður, sem innan þrjátíu daga gjörir bæn sína til nokkurs guðs eða manns, nema til þín, konungur, skuli kastað í ljónagryfju?“ Konungurinn svaraði og sagði: „Þetta er satt, samkvæmt óbreytanlegum lögum Meda og Persa.“ Þá bauð konungur að sækja Daníel og kasta honum í ljónagryfjuna. Þá tók konungur til máls og sagði við Daníel: „Guð þinn, sem þú dýrkar stöðugt, hann mun frelsa þig.“ Þá reis konungurinn mjög snemma morguns og fór í skyndi til ljónagryfjunnar. Og er hann kom að gryfjunni, kallaði hann til Daníels með dapurlegri röddu. Konungurinn tók til máls og sagði við Daníel: „Daníel, þjónn hins lifandi Guðs, er Guð þinn, sem þú þjónar stöðugt, fær um að frelsa þig frá ljónunum?“ Guð minn hefur sent engil sinn og lokað gini ljónanna, svo að þau hafa ekki gert mér mein, því að sakleysi mitt fannst fyrir honum, og ég hef heldur ekki gert neitt mein fyrir þér, konungur. Og konungur bauð að leiða fram þá menn, sem höfðu kært Daníel, og köstuðu þeim í ljónagryfjuna, þeim, börnum þeirra og konum, og ljónin náðu yfirhöndinni á þeim og moluðu öll bein þeirra, áður en þeir komust á botn gryfjunnar. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og undur á himni og jörðu, hann sem frelsaði Daníel úr valdi ljónanna. Daníel 6:7 , 12, 16, 19-20, 22, 24, 27

Hið fyrra var eins og ljón og hafði arnarvængi. Ég horfði, þar til vængirnir voru kipptir af því og það lyft upp frá jörðinni og reist á fætur eins og maður, og því var gefið mannshjarta. Daníel 7:4

Því að ég mun vera sem ljón fyrir Efraím og sem ungt ljón fyrir Júda hús. Ég, ég mun rífa sundur og fara, ég mun taka burt, og enginn mun bjarga honum. Hósea 5:14

Þeir munu fylgja Drottni, hann mun öskra sem ljón. Þegar hann öskrar, þá munu börnin skjálfa úr vestri. Hósea 11:10

Þess vegna mun ég vera þeim sem ljón, eins og pardus á veginum mun ég gæta þeirra. Ég mun mæta þeim eins og birni sem hefur misst hvolpana sína og rífa sundur hjartnálar þeirra og þar mun ég gleypa þá eins og ljón; villidýrin munu rífa þá í sundur. Hósea 13: 7-8

Því að þjóð er komin upp á land mitt, sterk og óteljandi, og tennur hennar eru eins og ljónstennur og kinntennur hennar eru eins og stórljón. Jóel 1:6

Mun ljón öskra í skóginum, þótt það hafi enga bráð? Mun ungt ljón hrópa úr helli sínu, þótt það hafi ekkert tekið? Ljónið öskrar, hver mun ekki óttast? Drottinn Guð hefur talað, hver getur annað en spáð? Svo segir Drottinn : Eins og hirðirinn tekur tvo fætur eða bita af eyra úr munni ljónsins, svo skulu Ísraelsmenn teknir verða, þeir sem búa í Samaríu í rúmhorni og í Damaskus í legubekk. Amos 3:4 , 8,12

Eins og maður flýi undan ljóni og björn mæti honum, eða gangi inn í húsið og styðji hönd sína við vegginn og höggormur beit hann. Amos 5:19

Og leifar Jakobs munu vera meðal heiðingjanna, mitt á meðal margra þjóða, eins og ljón meðal skógardýra, eins og ungt ljón meðal sauðahjarða. Ef hann fer um, þá treður hann niður og rífur í sundur, og enginn getur bjargað. Míka 5:8

Hvar eru bústaðir ljónanna og fæðustaður ungu ljónanna, þar sem ljónið, já, hið gamla ljón, gekk og ljónshvolpurinn, og enginn hræddi þá? „Ljónið reif í sundur nóg handa hvolpum sínum og kyrkti fyrir ljónynjur sínar, fyllti greni sín bráð og greni sín rándýrum.“ Sjá, ég skal finna þig! segir Drottinn hersveitanna! Ég mun brenna vagna þína í reyk, og sverðið mun gleypa ungu ljónin þín. Ég mun útrýma bráð þinni af jörðinni, og rödd sendiboða þinna mun ekki framar heyrast. Nahúm 2: 11-13

Höfðingjar hennar í henni eru öskrandi ljón, dómarar hennar eru kvöldúlfar; þeir naga ekki bein fyrr en morguns. Sefanía 3:3

Heyr öskur hirðanna, því að dýrð þeirra er eyðilögð, heyr öskur ungra ljóna, því að vegsemd Jórdanar er eyðilögð. Sakaría 11:3

Nýja testamentið

En Drottinn stóð með mér og gaf mér styrk, til þess að fyrir mitt leyti skyldi prédikunin verða kunngjörð og allar heiðingjarnir skyldu heyra hana. Og ég varð frelsaður úr gini ljónsins. 2. Tímóteusarbréf 4:17

Þeir sem fyrir trú lögðu undir sig ríki, iðkuðu réttlæti, fengu fyrirheit, lokuðu gini ljóna, Hebreabréfið 11:33

Verið algáðir, vakið, því að andstæðingur yðar, djöfullinn, gengur um eins og öskrandi ljón, leitandi að þeim, sem hann geti tortímt. 1. Pétursbréf 5:8

Og fyrsta dýrið var líkt ljóni, annað dýrið líkt kálfi, þriðja dýrið hafði andlit eins og maður, og fjórða dýrið var líkt fljúgandi erni. Opinberunarbókin 4:7

Og einn af öldungunum segir við mig: Grát þú ekki! Sjá, ljónið af Júda ættkvísl, rótarkjöt Davíðs, hefur sigrað til að opna bókina og leysa sjö innsigli hennar. Opinberunarbókin 5:5

Og þeir höfðu hár eins og hár kvenna, og tennur þeirra voru eins og tennur ljóna. Og þannig sá ég hestana í sýninni og þá, sem á þeim sátu. Þeir höfðu eldra, hýasintrauða og brennisteinsbrynjur og höfuð hestanna voru eins og ljónahöfuð og úr munnum þeirra gekk eldur, reykur og brennisteinn. Opinberunarbókin 9:8 , 17

Og hann hrópaði hárri röddu, eins og ljón öskrar, og er hann hafði kallað, létu sjö þrumur rödd sína heyrast. Opinberunarbókin 10:3

Og dýrið, sem ég sá, var líkt pardus, og fætur þess voru eins og bjarnarfætur og munnur þess eins og ljónsmunnur. Og drekinn gaf því mátt sinn og sæti sitt og mikinn mátt. Opinberunarbókin 13:2

Apókrýfur texti

Og horfir á ljón og fer í myrkrinu; og þegar hann hefur stolið, rænt og rænt, færir hann það ástvini sínum. 1. Esrabréf 4:24

Og ég sá, og sjá, eins og öskrandi ljón væri elt út úr skóginum. Og ég sá, að hann sendi mannsraust til arnarins og sagði: 2. Esrabréf 11:37

Og svo bar við, meðan ljónið mælti þessi orð við örninn, að ég sá, Og ljónið, sem þú sást stíga upp úr skóginum og öskra, tala við örninn og ávíta hann fyrir ranglæti hennar með öllum þeim orðum sem þú hefur heyrt, 2. Esrabréf 12:1 , 31

Getur nokkur rekið burt hungraðan ljón úr skógi? Eða getur nokkur slökkt eld í stráum, þegar hann er farinn að brenna? 2. Esrabréf 16:6

Gef mér málsnjallt mál í munni mínum frammi fyrir ljóninu, snú hjarta hans til haturs þann sem berst gegn oss, svo að hann verði útrýmt og öllum þeim sem eru honum hugleiknir. Viðbætur við Esterarbók 14:13

Því að almáttug hönd þín, sem skapaði heiminn úr efnislausu formi, hafði ekki efni á að senda meðal þeirra fjölda birni eða grimmilegra ljóna, Speki Salómons 11:17

Vertu ekki eins og ljón í húsi þínu, né örvæntingarfullur meðal þjóna þinna. Prédikarinn 4:30

Eins og villiasni er bráð ljónsins í eyðimörkinni, svo eta hinir ríku upp hina fátæku. Prédikarinn 13:19

Flýðu syndina eins og frá andliti höggorms, því ef þú kemur of nálægt henni, mun hún bíta þig. Tennur hennar eru eins og tennur ljóns, sem drepa sálir manna. Prédikarinn 21:2

Ég kýs heldur að búa með ljóni og dreka en að halda húsi með vondri konu. Prédikarinn 25:16

Eins og ljónið situr eftir bráð, svo drýgir synd þeirra, sem ranglæti fremja. Háð og smán koma frá dramblátum, en hefndin mun bíða eftir þeim eins og ljón. Prédikarinn 27:10 , 28

Þeir sem yfirgefa Drottin munu falla í það, og það mun brenna í þeim og ekki slokkna, það mun sent verða í móti þeim eins og ljón og gleypa þá eins og pardus. Prédikarinn 28:23

Hann lék sér að ljónum eins og börnum og að birni eins og lömbum. Prédikarinn 47:3

Hver kastaði honum í ljónagryfjuna, þar sem hann var í sex daga. Og í gryfjunni voru sjö ljón, og þeir höfðu gefið þeim á hverjum degi tvö hræ og tvær kindur, en þær voru þá ekki gefnar þeim, til þess að þeir gætu gleypt Daníel. En engill Drottins sagði við Habbakuk: „Far og berðu kvöldverðinn, sem þú hefur, til Babýlonar, til Daníels, sem er í ljónagryfjunni.“ Bel og drekinn 1:31 -32,34

Daníel var frelsaður úr gini ljónanna vegna sakleysis síns. 1. Makkabeabók 2:60

Í verkum sínum var hann sem ljón, eins og ljónshvolpur sem öskrar eftir bráð sinni. 1. Makkabeabók 3:4

Og þeir réðust á óvini sína eins og ljón, drápu ellefu þúsund fótgönguliða og sextán hundruð riddara og hröktu alla hina á flótta. 2. Makkabeabók 11:11

Enok, Jaser, Jubileum

Og á þeim dögum munu englarnir snúa aftur og varpa sér í austurátt yfir Parta og Meda. Þeir munu æsa upp konungana, svo að óeirðarandi komi yfir þá, og þeir munu vekja þá úr hásætum sínum, svo að þeir megi brjótast fram sem ljón úr bælum sínum og sem hungraðir úlfar meðal hjarða sinna. Enok 56:5

Og þau tóku að færa fram dýr merkurinnar og fugla, svo að mismunandi ættkvíslir urðu til: ljón, tígrisdýr, úlfa, hunda, hýenur, villisvín, refi, íkorna, svín, fálka, gamma, glendur, erni og hrafna; og meðal þeirra fæddist hvítur naut. Og hann gaf þau í hendur ljóna og tígrisdýra, úlfa og hýena, og í hendur refanna og allra villidýra, og þessi villidýr tóku að rífa í sundur þessa sauði. Og ég sá að hann yfirgaf hús þeirra og turn og gaf þau öll í hendur ljónanna, til að rífa þau og gleypa þau, í hendur allra villidýra. Og ég sá þar til þessir hirðar gengu á beit á sínum tíma, og þeir tóku að drepa og eyða fleiri en þeim var boðið, og þeir afhentu þessa sauði í hendur ljónanna. Og ljónin og tígrisdýrin átu og átu meirihluta þessara sauða, og villisvínin átu með þeim; og þeir brenndu þann turn og rifu niður það hús. Enok 89:10,55-56,65-66

Þá kom ljónynja með tvo hvolpa sína, karlkyns og kvenkyns, og allir þrír krjúpu fyrir Nóa. Hvolparnir tveir risu upp gegn ljónynjunni og slógu hana og létu hana flýja af stað. Hún fór síðan og sneru aftur til síns heima og krjúpu á jörðinni fyrir Nóa. Ljónynjan hljóp þá burt og nam staðar þar sem ljónin voru. Jasher 6:5-6

Og allar verur sem voru í örkinni skelfdust, og ljónin öskruðu, og uxarnir æptu, og úlfarnir úlfarnir, og allar verur í örkinni töluðu og kveinuðu á sinni eigin tungu, svo að raddir þeirra náðu langt, og Nói og synir hans grétu og grétu í angist sinni; þeir voru mjög hræddir við að þeir hefðu náð að hliðum dauðans. Jasher 6:30

Og íbúar Arbelans heyrðu óp Jakobs sona og öskur þeirra eins og ljónagný og eins og öskur hafsins og öldu þess. Jasher 39:7

Og meðan þeir voru á flótta, eltu Júda og bræður hans þá til húss Faraós, og þeir komust allir undan, og Júda settist aftur frammi fyrir Jósef og öskraði á hann eins og ljón og öskraði mikið og ógurlegt á hann. Jasher 54:46

Og konungurinn, höfðingjarnir og allir hermennirnir elskuðu Móse, því að hann var mikill og virðulegur, vöxtur hans var eins og göfuglyndur ljón, andlit hans var eins og sólin og styrkur hans eins og ljóns, og hann var ráðgjafi konungsins. Jasher 72:24

Og er þeir komu að konungshliðinu, voru tvö ung ljón þar innilokuð með járnverkfæri, og enginn gekk út né inn undan þeim, nema þeir sem konungurinn hafði skipað að koma, þegar galdramennirnir komu og drógu ljónin til baka með galdrum sínum, og þetta leiddi þau til konungsins. Og Móse flýtti sér og lyfti stafnum yfir ljónunum, og hann sleppti þeim, og Móse og Aron gengu inn í konungshöllina. Ljónin komu einnig með þeim í gleði, og þau fylgdu þeim og fögnuðu eins og hundur fagnar yfir húsbónda sínum þegar hann kemur af víðavangi. Og konungurinn sagði þeim öll þau orð sem Móse og bróðir hans, Aron, höfðu talað við hann, og galdramennirnir sögðu við konunginn: En hvernig komu mennirnir til þín, vegna ljónanna sem voru innilokaðir við hliðið? Og konungurinn sagði: Vegna þess að þeir lyftu staf sínum gegn ljónunum og slepptu þeim og komu til mín, og ljónin fögnuðu einnig yfir þeim eins og hundur fagnar að hitta húsbónda sinn. Jaser 79:21-23,28-29

Einnig fórust menn og dýr, sem fundust úti, af eldslogum og hagléli, og öll ungu ljónin voru úrvinda. Jasher 80:32

Og ef ljónið verður vinur uxans og gerir frið við hann, og ef hann er bundinn undir sama ok og hann og plægir með honum, þá mun ég gera frið við þig. Jubileum 37:22

Týndar bækur Biblíunnar

Loksins rann upp dagur þegar dýrin áttu að vera færð fram til að sjást; og Þeklu var færð í hringleikahúsið og sett í helli þar sem var afar grimm ljónshjón, í viðurvist fjölda áhorfenda. Trífína, án nokkurrar undrunar, fylgdi Þeklu og ljónshjónin sleikti fætur Þeklu. Yfirskriftin sem rituð var sem gefur til kynna glæp hennar var: Helgiskrímsli. Þá hrópaði konan: Ó Guð, dómar þessarar borgar eru ranglátir. Postulasagan Páls og Þeklu 8:3-4

Þá var Þekla tekin úr höndum Trífínu, afklædd nakinni, belti sett á hana og kastað á staðinn sem ætlaður var til bardaga við dýrin. Ljón og birnir voru slepptir lausir á hana. En ljónshjón, sem var af öllum þeim grimmustu, hljóp til Þeklu og féll fyrir fætur hennar. Þá hrópaði fjöldi kvenna hástöfum. Þá hljóp björn af hörku á hana, en ljónið mætti björninum og reif hann í sundur. Aftur hljóp ljónshjón, sem höfðu verið vön að gleypa menn og tilheyrði Alexander, á hana, en ljónið mætti ljóninu og þær drápu hvor aðra. Þá urðu konurnar enn áhyggjufyllri, því ljónshjónin, sem hafði hjálpað Þeklu, var dauð. Postulasagan 9:1-5

Þeir héldu áfram samkvæmt þessari ákvörðun og félagarnir fóru upp á fjallið og voru grimmir eins og ljón að hellinum og börðu á dyrnar. Postulasagan 11:4

Því hvað eigum vér að segja, bræður? Var Daníel kastað í ljónagryfju af mönnum, sem óttuðust Guð? Var Ananíasi, Asaríusi og Mísael kastað í eldsofninn af mönnum, er þeir játuðu hina miklu og dýrlegu tilbeiðslu hins hæsta? Guð forði það. 1. Klemensbréf til Korintumanna 20:9

Gleymdar bækur Eden

Þá, ó Drottinn, á þeirri þriðju stundu sem þú skapaðir mig, færðir þú mér öll dýr, ljón, strúta og fugla loftsins og allt sem hrærist á jörðinni, sem þú skapaðir á fyrstu stundu fyrir framan mig á föstudeginum. 1. bók Adams og Evu 34:7

Þá kom orð Guðs og sagði við hann: „Adam, tak með þér Evu og kom að sjávarströndinni þar sem þú fastaðir áður. Þar munuð þér finna skinn af sauðfé, sem ljón átu holdið af og skinnin af voru eftir. Takið þau og gerið ykkur klæði og klæðist í þau.“ 1. bók Adams og Evu 50:7

Þau voru ekki mjög langt frá hellinum þegar Satan kom að þeim og faldi sig á milli þeirra og hellisins, í mynd tveggja gráðugra ljóna sem höfðu verið án matar í þrjá daga og komu að Adam og Evu eins og til að brjóta þau í sundur og gleypa þau. Þá grétu Adam og Eva og báðu Guð um að frelsa þau úr klóm þeirra. Þá kom orð Guðs til þeirra og rak ljónin frá þeim. 1. bók Adams og Evu 53:1-3

Þá hélt Jared boðorð föður síns og reis upp eins og ljón yfir fólki sínu. Hann nærði það í réttlæti og sakleysi og bauð þeim að gera ekkert án ráðlegginga hans. Því að hann óttaðist þá, að þeir færu ekki til barna Kains. Þess vegna gaf hann þeim ítrekaðar skipanir og hélt áfram að gera það allt til loka fjögur hundruð áttatíu og fimm ára ævi sinnar. Að lokum þessara ára kom þetta tákn til hans. Þegar Jared stóð eins og ljón frammi fyrir líkum feðra sinna, baðst fyrir og varaði fólk sitt við, öfundaði Satan hann og gerði fallega sýn, því Jared leyfði ekki börnum sínum að gera neitt án ráðlegginga hans. 2. bók Adams og Evu 17:1-3

Og ég leit og sá aðrar fljúgandi verur sólarinnar, sem heita Fönixar og Kalkýdrí, undursamlegar og undursamlegar, með fætur og hala í ljónslíki og krókódílshöfuð, útlit þeirra er fjólublátt eins og regnboginn; stærð þeirra er níu hundruð mál, vængir þeirra eru eins og englar, hver með tólf, og þær þjóna og fylgja sólinni, bera hita og dögg, eins og Guð hefur fyrirskipað þeim. Leyndardómar Enoks 12:1

Ég hef því sannað að karlar hafa ekki aðeins sigrað þjáningar sínar, heldur hefur kona einnig fyrirlitið hræðilegustu pyndingar. Og ljónin í kringum Daníel voru ekki svo grimmileg, ekki svo heitur var brennandi eldsofn Mísaels, eins og móðurhlutverkið brann í henni við sjónina af sjö sonum sínum pyntuðum. En með trúarlegri skynsemi sinni slökkti móðirin ástríður sínar, margar og sterkar sem þær voru. 4. Makkabeabók 7:25-27

Ó, barn mitt! Læri frosks í hendi þinni er betra en gæs í potti nágranna þíns, og sauður nálægt þér er betri en uxi langt í burtu, og spörfugl í hendi þinni er betri en þúsund spörfuglar á flugi, og fátækt sem safnar saman er betri en að dreifa miklum vistum, og lifandi refur er betri en dautt ljón, og pund af ull er betra en pund af auðæfum, ég á við af gulli og silfri, því að gullið og silfrið eru falin og hulin í jörðinni og sjást ekki, en ullin stendur á mörkuðum og sést, og hún er prýði fyrir þann sem ber hana. Saga Ahikars 2:49

Ó, sonur minn! vitja hins fátæka í neyð hans og tala um hann í návist soldánsins og leggðu þig fram um að bjarga honum úr gini ljónsins. Saga Ahikars 2:57

Æ, drengur minn, þú hefur verið mér eins og ljón sem vingast við asna, og asninn gekk um stund fyrir ljóninu, og einn daginn stökk ljónið á asnann og át hann upp. Saga Ahíkars 7:21

Ég drap ljón og reif kiðling úr munni þess. Júda testamentið 1:11

Og synir mínir munu nálgast Leví og syndga með þeim í öllu, og Júdamenn munu verða ágjarnir og ræna eignum annarra eins og ljón. Daníelsbók 2:7

Þess vegna gætti ég hjarðarinnar á nóttunni; og alltaf þegar ljón, úlfur eða önnur villidýr komu að hjörðinni, elti ég þau og náði þeim, greip í fótinn á þeim og kastaði þeim um steinsnar frá og drap þau þannig. Gads testamenti 1:3

Og ég sá að úr Júda fæddist mey, klædd línklæði, og úr henni fæddist lamb án flekka, og á vinstri hendi hans var eins og ljón, og allar dýrin réðust á það, og lambið sigraði þau, eyddi þeim og tróð þau undir fótum. Jósefsvitni 2:74

Og einn þeirra, sem höfðu barið mig með staf, mætti ljóni og drap hann. Testamenti Benjamíns 1:10